



1265/24

JAVNO PREDUZEĆE ŽELJEZNICE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
društvo sa ograničenom odgovornošću SARAJEVO
71 000 Sarajevo, Musala 2

Reg.br. 065-0-Reg-06-000614 od 28.12.2006. godine kod Općinskog suda u Sarajevu; Glavni račun: KM 3389002207823509, DEVIZNI-IBAN: BA39+3389002207823509 SWIFT: UNCRBA 22 kod UNICREDIT BANK d.d. Mostar; Računi za redovno poslovanje: KM 1549212001826340, DEVIZNI-IBAN: BA39+50101200-875115 SWIFT: UPBKBA 22 kod INTESA SANPAOLO BANKA d.d. Bosna i Hercegovina; KM 1010000051807253, DEVIZNI-IBAN: BA39+1010000051807253, SWIFT: PBSCBA 22, kod PRIVREDNA BANKA SARAJEVO d.d. Sarajevo; KM 1990490075973745 kod SPARKASSE BANK d.d. Bosna i Hercegovina; KM 1020500000088171, DEVIZNI-IBAN: BA39+1020500000088171 SWIFT: UBKSBA 22 kod UNION BANKA d.d. Sarajevo; ID broj: 4200450270001; PDV broj: 200450270001; Porezni broj: 01071112

Broj: UD-7083-1-5.4./2024

Datum: 29.04.2024.godine

Mjesto: Sarajevo

Na osnovu člana 70. stav (3), a u vezi sa članom 64. stav (1) tačka a) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14 i 59/22), člana 58. Statuta JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo ("Službene novine FBiH" broj: 27/06, 5/08, 49/08, 57/09, 59/11, 92/12, 58/15, 24/17, 68/22 i 83/23), člana 19. Pravilnika o javnoj nabavci roba, usluga i radova broj: UD-24662-1-3./2022 od 02.12.2022. godine JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda sa preporukom Komisije broj: 4270-1-1/2024 od 11.04.2024. godine, Uprava Društva na 11. sjednici, održanoj dana 29.04.2024.godine, donijela je:

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT-1

I

Ugovor za javnu nabavku roba – boje, lakovi, prateći materijali, pomoćni pribor i alati za AKZ, za LOT-1: Boje, lakovi i prateći materijali za AKZ, dodjeljuje se ponuđaču CHIARA d.o.o. Brčko, u ukupnom iznosu od 323.045,00 KM (bez PDV-a), odnosno 377.962,65 KM (sa PDV-om), po provedenom otvorenom postupku javne nabavke, tender broj: UD-4270-1/2024.

II

Ugovor se dodjeljuje na osnovu člana 64. stav (1) tačka a) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14 i 59/22), tj. kriterija ekonomski najpovoljnije ponude.

III

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Ekonomski poslovi Društva - Sektor za nabavke i prodaju.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Uprava Društva Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo je Odlukom broj: UD-4032-1-15.3./2024 od 07.03.2024. godine odobrila pokretanje otvorenog postupka za javnu nabavku roba – boje, lakovi, prateći materijali, pomoćni pribor i alati za AKZ, podijeljen u dva lota, kako slijedi:

LOT-1: Boje, lakovi i prateći materijali za AKZ,

LOT-2: Pomoćni pribor i alati za AKZ, tender broj: UD-4270-1/2024.

Obavještenje o nabavci je objavljeno na portalu javnih nabavki dana 19.03.2024. godine pod brojem: 1050-1-1-64-3-48/24, te u "Sl. glasniku BiH", broj obavještenja: 1050-1-1-64-3-48/24.

UIC 50

Bosna i Hercegovina

JP ŽFBH d.o.o. Sarajevo Centrala: +387 33 657-313; Kabinet Predsjednika Uprave-Generalnog direktora: tel. +387 33 251-120, fax +387 33 652-396; Poslovi razvoja i investicija: tel. +387 33 617-754, fax +387 33 617-922; Željeznički operator: tel. +387 33 251-126, fax +387 33 610-038; Željeznička infrastruktura: tel. +387 33 251-120, fax +387 33 656-062; Ekonomski poslovi: tel. +387 33 251-123, fax +387 33 217-085; Pravni i kadrovski poslovi: tel. +387 33 251-123.

Na temelju odluke Predsjednika Uprave - Generalnog direktora, broj: 1-4480-1/2024 od 12.03.2024. godine, imenovana je Komisija za nabavke (u daljem tekstu: Komisija) koja je provela postupak nabavke u sljedećem sastavu: Alen Džano – predsjedavajući – službenik za javne nabavke, Bajra Čaušević – član, Amra Kovačević – član, Adisa Kurtović – član i Edisa Brčić – član. Sekretar Komisije je Edina Karić.

Na osnovu člana 63. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14 i 59/22), (u daljem tekstu Zakon), Komisija je dana 09.04.2024. godine u 12:00 sati, izvršila javno otvaranje ponuda. Do roka određenog za prijem ponuda dostavljene su 3 (tri) ponude za LOT-1 i to:

Za LOT-1:

1. Ponuda ponuđača **CHIARA d.o.o. Brčko**, koji je ponudio:

- Cijenu: 323.045,00 KM (bez PDV-a), odnosno 377.962,65 KM (sa PDV-om).
- Uslovi i način plaćanja: 60 dana od dana ispostavljanja fakture za isporučenu robu,
- Rok isporuke: 11 dana od dana ispostavljanja narudžbenice od strane ugovornog organa.

2. Ponuda ponuđača **HELAKOR d.o.o. Tuzla**, koji je ponudio:

- Cijenu: 316.342,00 KM (bez PDV-a), na ovu cijenu je ponuden popust 4%, pa je ukupna cijena sa uračunatim popustom: 303.688,32 KM (bez PDV-a), odnosno 355.315,33 KM (sa PDV-om)
- Uslovi i način plaćanja: 60 dana od dana ispostavljanja fakture za isporučenu robu,
- Rok isporuke: 30 dana od dana ispostavljanja narudžbenice od strane ugovornog organa.

3. Ponuda grupe ponuđača: **BH ING d.o.o. Sarajevo (nosilac grupe) i PITURA d.o.o. Zemun (član grupe)**, koji je ponudio:

- Cijenu: 306.000,00 KM (bez PDV-a), odnosno 358.020,00 KM (sa PDV-om)
- Uslovi i način plaćanja: 60 dana od dana ispostavljanja fakture za isporučenu robu,
- Rok isporuke: 11 dana od dana ispostavljanja narudžbenice od strane ugovornog organa.

Komisija je pristupila pregledu i ocjeni pristiglih ponuda, te konstatovala sljedeće:

Ponuda ponuđača **CHIARA d.o.o. Brčko za LOT-1** je ocijenjena kao prihvatljiva jer ispunjava sve uslove definisane tenderskom dokumentacijom.

Ponuda ponuđača **HELAKOR d.o.o. Tuzla za LOT-1** je ocijenjena kao neprihvatljiva, jer ne ispunjava kvalifikacione uvjete iz tenderske dokumentacije.

1. Ponuđač je propustio da u obrascu za cijenu ponude upiše proizvođača i komercijani naziv robe za sljedeće pozicije: 28 (za poz.28-proizv.je Chromos boje i lakovi-HR, a u poudi je SLO-EU), 29, 30., 36, 37, 38, 39, 40. i 41. Tenderskom dokumentacijom, u obrazcu za cijenu ponude je propisano da ponuđači moraju u koloni 7 navesti komercijani naziv robe i naziv proizvođača robe, što je ponuđač propustio da učini. Tačkom 19.3. tenderske dokumentacije je propisano da su ponuđači dužni popuniti predmetni obrazac kako je navedeno u ovoj tenderskoj dokumentaciji.
2. Ponuđač je propustio da dostavi spisak izvršenih ugovora ponuđača o isporuci robe koji je zahtijevan tačkama 13.8 a) i 13.9 a) tenderske dokumentacije i koji je propisan članom 48. i 49. Zakona. Naime, ponuđač je na strani ponude 35. dostavio Potvrdu o uspješnoj realizaciji ugovora, ali isti je propustio da

dostavi spisak izvršenih ugovora na memorandumu kako je zahtjevano tenderskom dokumentacijom i zakonskim odredbama.

3. Ponuđač je na strani 37. ponude dostavio izjavu na kojoj navodi da potvrđuje tačan naziv proizvođača i zemlju porijekla ponuđene robe, ali bez navoda istih proizvođača i zemlje porijekla. Naime, tačkom 13.8. c) tenderske dokumentacije je propisano: "Ponuđač treba da potvrdi u ponudi tačan naziv proizvođača i zemlju porijekla ponuđene robe za sve tražene pozicije iz tehničke specifikacije..." i 13.9. c) je propisano: "Ponuđač treba da dostavi u ponudi izjavu kojom potvrđuje tačan naziv proizvođača i zemlju porijekla ponuđene robe za sve tražene pozicije iz tehničke specifikacije..." Uvidom u ponuđenu izjavu koju je dostavio ponuđač kao i ostatak ponude uvrđeno je da ne postoje navodi o tačnom nazivu proizvođača i zemlje porijekla ponuđene robe za sve tražene pozicije tehničke specifikacije.
4. Ponuđač je na stranama 40. i 41. ponude dostavio izjave u običnoj kopiji koje bi trebale dokazivati tačke 13.8 d) i 13.9 d) tenderske dokumentacije, za kompaniju Helios d.o.o. Naime, tačkom 13.8 tenderske dokumentacijom je propisano sljedeće: "Ugovorni organ, što se tiče ispunjenja opštih uslova tehničke i profesionalne sposobnosti, u skladu sa vrstom, količinom ili obimom, ili namjenom predmeta nabavke, u ovom postupku obavezno zahtijeva dokaze u originalu, izdate od nadležne institucije i subjekta ili u ovjerenoj kopiji od strane nadležne institucije (notar, organ uprave i dr.)." Ponuđač je bio u obavezi predmetne izjave kompanije dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji od strane nadležne institucije (notar, organ uprave i dr.).
5. Ponuđač je na strani 44. ponude dostavio izjavu u običnoj kopiji, koja bi trebale dokazivati tačke 13.8 e) i 13.9 e) tenderske dokumentacije, za kompanije Helios d.o.o. Naime, tačkom 13.8 tenderske dokumentacije je propisano sljedeće: "Ugovorni organ što se tiče ispunjenja opštih uslova tehničke i profesionalne sposobnosti, u skladu sa vrstom, količinom ili obimom, ili namjenom predmeta nabavke, u ovom postupku obavezno zahtijeva dokaze u originalu izdate od nadležne institucije i subjekta ili u ovjerenoj kopiji od strane nadležne institucije (notar, organ uprave i dr.)." Ponuđač je bio u obavezi predmetnu izjavu kompanije dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji od strane nadležne institucije (notar, organ uprave i dr.).
6. Ponuđač je na stranama 45. do 52. ponude dostavio ISO certifikate u običnoj kopiji, koji bi trebali dokazivati tačke 13.8 f) i 13.9 f) tenderske dokumentacije. Naime, tačkom 13.8 tenderske dokumentacije je propisano sljedeće: "Ugovorni organ što se tiče ispunjenja opštih uslova tehničke i profesionalne sposobnosti, u skladu sa vrstom, količinom ili obimom, ili namjenom predmeta nabavke, u ovom postupku obavezno zahtijeva dokaze u originalu izdate od nadležne institucije i subjekta ili u ovjerenoj kopiji od strane nadležne institucije (notar, organ uprave i dr.)." Ponuđač je bio u obavezi predmetne certifikate dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji od strane nadležne institucije (notar, organ uprave i dr.).
7. Ponuđač je na strani 55. ponude dostavio izjavu u običnoj kopiji, koja bi trebala dokazivati tačke 13.8 g) i 13.9 g) tenderske dokumentacije, za kompaniju Helios d.o.o. Naime, tačkom 13.8 tenderske dokumentacije je propisano sljedeće: "Ugovorni organ što se tiče ispunjenja opštih uslova tehničke i profesionalne sposobnosti, u skladu sa vrstom, količinom ili obimom, ili namjenom predmeta nabavke, u ovom postupku obavezno zahtijeva dokaze u originalu izdate od nadležne institucije i subjekta ili u ovjerenoj kopiji od strane nadležne institucije (notar, organ uprave i dr.)." Ponuđač je bio u obavezi predmetnu izjavu kompanije dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji od strane nadležne institucije (notar, organ uprave i dr.).
8. Ponuđač je na stranama 57. i 58. ponude dostavio izjave u običnoj kopiji, koje bi trebale dokazivati tačke 13.8 h) i 13.9 h) tenderske dokumentacije, za kompaniju Helios d.o.o. Naime, tačkom 13.8 tenderske dokumentacije je propisano sljedeće: "Ugovorni organ što se tiče ispunjenja opštih uslova tehničke i profesionalne sposobnosti, u skladu sa vrstom, količinom ili obimom, ili namjenom predmeta nabavke, u ovom postupku obavezno zahtijeva dokaze u originalu izdate od nadležne institucije i subjekta ili u ovjerenoj kopiji od strane nadležne institucije (notar, organ uprave i dr.)." Ponuđač je bio u obavezi predmetnu izjavu kompanije dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji od strane nadležne institucije (notar, organ uprave i dr.).
9. Ponuđač je na strani 61. ponude dostavio izjavu, koja bi trebala dokazivati tačke 13.8 j) i 13.9 j) tenderske dokumentacije, za kompaniju Helios d.o.o. Izjava je dostavljena u običnoj kopiji. Naime, tačkom 13.8 tenderske dokumentacije je propisano sljedeće: "Ugovorni organ što se tiče ispunjenja opštih uslova tehničke i profesionalne sposobnosti, u skladu sa vrstom, količinom ili obimom, ili namjenom predmeta nabavke, u

- ovom postupku obavezno zahtjeva dokaze u originalu izdate od nadležne institucije i subjekta ili u ovjerenj kopiji od strane nadležne institucije (notar, organ uprave i dr.)." Ponuđač je bio u obavezi predmetnu izjavu kompanije dostaviti u originalu ili ovjerenj kopiji od strane nadležne institucije (notar, organ uprave i dr.).
10. Ponuđač je propustio u ponudi da ponudi garantni rok. Naime, ponuđač je na 270. strani ponude dostavio izjavu zahtijevanu tačkom 34.1 tenderske dokumentacije, ali isti nije naveo nikakav period garantnog roka. Tačkom 34.1 je između ostalog propisano sljedeće: "Uz svu isporučenu robu ponuđač je dužan dostaviti garantni rok, te u ponudi ponuđač mora u izjavi na memorandumu ponuđača ovjerenu potpisom i pečatom ponuđača iskazati garantni rok predmeta nabavke koji nudi;" Ponuđač je prepisao predmetni stav na izjavu koju je dostavio u ponudi, ali nije ponudio nikakav garantni rok za predmet nabavke koji nudi.
 11. Ponuđač je u ponudi propustio da ponudi paritet cijena. Naime, tačkom 8.6 tenderske dokumentacije je propisano sljedeće: "Cijena robe formira se na paritetu (Incoterms 2020) DDP - mjesto isporuke Centralno skladište materijala Javnog Preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo, na adresi Kolodvorska 4, 71000 Sarajevo, a u skladu sa tehničkom specifikacijom, što ponuđač mora potvrditi u ponudi pisanim putem obavezno potvrđeno potpisom i pečatom ponuđača." Ponuđač niti na jednom mjestu u ponudi nije naveo paritet cijena koji je zahtjevan tenderskom dokumentacijom ((Incoterms 2020 – DDP).
 12. Ponuđač je propustio da u ponudi dostavi izjavu zahtijevanu tačkom 3.4 tenderske dokumentacije, kojom je bio dužan potvrditi da je upoznat sa članom 52 stav (12) Zakona, te da se na bilo koji način ne narušava tržišna konkurencija u predmetnom postupku javne nabavke.
 13. Ponuđač je propustio da dostavi izjavu zahtijevanu tačkom 20.2 tenderske dokumentacije, kojom je bio dužan potvrditi da jednična cijena i ukupna vrijednost koja je navedena u ponudi ne podliježe bilo kakvim promjenama.
 14. Ponuđač je na stranama ponude od 62. do 263. dostavio tehničke listove i sigurnosno tehničke listove u običnoj kopiji. Naime, tačkom 13.8 tenderske dokumentacije je propisano sljedeće: "Ugovorni organ što se tiče ispunjenja opštih uslova tehničke i profesionalne sposobnosti, u skladu sa vrstom, količinom ili obimom, ili namjenom predmeta nabavke, u ovom postupku obavezno zahtjeva dokaze u originalu izdate od nadležne institucije i subjekta ili u ovjerenj kopiji od strane nadležne institucije (notar, organ uprave i dr.)." Ponuđač je bio u obavezi da dostavi predmetne tehničke listove i sigurnosno tehničke listove u originalu ovjerene od strane proizvođača ili u ovjerenj kopiji od strane nadležne institucije. Predmetni tehnički listovi i sigurnosno tehnički listovi su printani u kopiji i na sebi sadrže pečat ponuđača Helakor d.o.o. koji nije proizvođač, te na takav način isti ne može potvrditi originalnost predmetnih dokumenata koji je izdat od proizvođača predmetnih roba.

Ponuda se odbacuje u skladu sa članom 68. stav 4) pod i) Zakona, jer ista nije potpuna i ne ispunjava zahtjeve iz tenderske dokumentacije.

Ponuda grupe ponuđača **BH ING d.o.o. Sarajevo i PITURA d.o.o. Zemun za LOT-1** je ocijenjena kao neprihvatljiva, jer ne ispunjava kvalifikacione uvjete iz tenderske dokumentacije.

1. Grupa ponuđača je na stranama ponude 119. i 120. dostavila potvrde o uredno izvršenim ugovorima ponuđača. Predmetne dostavljene potvrde ne sadrže na mjesto izvršenja ugovora kako je zahtijevano tačkama 13.8 b) i 13.9 b) tenderske dokumentacije koje glase: "...a koje obavezno sadrže: naziv i sjedište ugovornih strana ili privrednih subjekata, predmet ugovora, vrijednost ugovora, vrijeme i **mjesto izvršenja ugovora** i navode o uredno izvršenim ugovorima.". Naime, članom 48. Zakona je propisano koje elemente treba da sadrži potvrda o uredno izvršenim ugovorima, a ti elementi su: "(3) Potvrda o uredno izvršenim ugovorima mora sadržavati sljedeće podatke:

- a) naziv i sjedište ugovornih strana ili privrednih subjekata;
- b) predmet ugovora;
- c) vrijednost ugovora;
- d) vrijeme i **mjesto izvršenja ugovora;**

e) navode o uredno izvršenim ugovorima."

Obzirom da mjesto izvršenja ugovora nije navedeno na predmetnim potvrđama iste nisu dostavljene u skladu s odredbama tenderske dokumentacije i Zakona.

2. Grupa ponuđača je na 132. strani ponude dostavila certifikat na stranom jeziku bez prevoda ovlaštenog sudskog tumača na jedan od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Naime, tačkom 15.2 tenderske dokumentacije je propisano sljedeće: "...svi dokumenti u ponudi koje dostavlja ponuđač, mogu biti napisani na nekom drugom jeziku koji se najčešće koristi u međunarodnoj trgovini, dostavljani u originalu ili ovjerenj kopiji od nadležne institucije (organ uprave ili notar), ali u tom slučaju ponuđač u ponud obavezno prilaže i originalan ovjeren i potpisan ili u kopiji ovjerenj od strane nadležnog organa (organ uprave ili notar), prevod ovlaštenog sudskog tumača za jezik sa kojeg je prevod izvršen na jedan od službenih jezika u Bosni i Hercegovini." Također, tačkom 26.2 tenderske dokumentacije je propisano sljedeće: "Izuzetno dio prpratne dokumentacije (katalozi, izvještaji, brošure, i sl.), odnosno svi dokumenti u ponudi koje dostavlja ponuđač mogu biti i na drugom jeziku u originalu ili kopiji ovjerenj od strane nadležnog organa (organ uprave ili notar), ali u tom slučaju ponuđač u ponudi obavezno prilaže i originalan ovjeren i potpisan ili u kopiji ovjerenj od strane nadležnog organa (organ uprave ili notar) prevod ovlaštenog sudskog tumača za jezik sa kojeg je prevod izvršen na jedan od službenih jezika u Bosni i Hercegovini."
3. Grupa ponuđača je na stranama ponude od 163. do 731. dostavila tehničke listove i sigurnosno tehničke listove u običnoj kopiji. Naime, tačkom 13.8 tenderske dokumentacije je propisano sljedeće: "Ugovorn organ što se tiče ispunjenja opštih uslova tehničke i profesionalne sposobnosti, u skladu sa vrstom količinom ili obimom, ili namjenom predmeta nabavke, u ovom postupku obavezno zahtijeva dokaze u originalu izdate od nadležne institucije i subjekta ili u ovjerenj kopiji od strane nadležne institucije (notar organ uprave i dr.)." Grupa ponuđača je bila u obavezi da dostavi predmetne tehničke listove i sigurnosno tehničke listove u originalu ovjerenj od strane proizvođača ili u ovjerenj kopiji od strane nadležne institucije. Predmetni tehnički listovi i sigurnosno tehnički listovi su printani u boji i na sebi sadrže pečta člana grupe koji nije proizvođač, te na takav način isti ne može potvrditi originalnost predmetnih dokumenata.
4. Grupa ponuđača je propustila da dostavi izjavu zahtjevanu tačkom 3.4 tenderske dokumentacije kojom su bili dužni potvrditi da su upoznati sa tačkom 52. stav (12) Zakona, te da se niti na bilo koji način ne narušava tržišna konkurencija u predmetnom postupku javne nabavke.
5. Grupa ponuđača je propustila da dostavi izjavu zahtjevanu tačkom 20.2 tenderske dokumentacije kojom su bili dužni potvrditi da jednična cijena i ukupna vrijednost koja je navedena u ponudi ne podliježe bilo kakvim promjenama.
6. Grupa ponuđača je propustila da dostavi izjavu zahtjevanu tačkom 20.5 tenderske dokumentacije kojom su bili dužni potvrditi da troškove proizvođača, zatim pripadajuće indirektnje poreze, sve carinske obaveze i porez na uvoz ili druge poreze koji su već plaćeni, akcizu, taksu, cijenu prevoza, osiguranja, cijenu popratnih usluga ili slične troškove snosi ponuđač, odnosno grupa ponuđača.
7. Grupa ponuđača je propustila da dostavi izjavu zahtjevanu tačkom 39.4 tenderske dokumentacije kojom su bili dužni potvrditi da snose sve troškove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih ponuda. Ugovorn organ ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku javne nabavke. Zahtijevana izjava se ne nalazi u ponudi grupe ponuđača.

Ponuda se odbacuje u skladu sa članom 68. stav 4) pod i) Zakona, jer ista nije potpuna i ne ispunjava zahtjeve iz tenderske dokumentacije.

Na osnovu navedenog, Komisija je utvrdila da su ispunjeni zakonski uslovi za nastavak postupka nabavke zaključenje ugovora za LOT-1, te je u skladu sa članom 19. stav 1) Pravilnika javnoj nabavci roba, usluga i radova broj: UD-24662-1-3./2022 od 02.12.2022. godine, dala p r e p o r u k u Upravi Društva za donošenje odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT-1: Boje, lakovi i prateći materijali za AKZ, kojom se ugovor dodjeljuje

ponuđaču CHIARA d.o.o. Brčko, u ukupnom iznosu od 323.045,00 KM (bez PDV-a), odnosno 377.962,65 KM (sa PDV-om), a u skladu sa članom 64. stav 1. tačka a) Zakona, tj. u skladu sa kriterijem ekonomski najpovoljnije ponude.

Uprava Društva je prihvatila preporuku Komisije, te je u skladu sa navedenim odlučeno kao u dispozitivu.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo, u roku od 10 (deset) dana od dana prijema Odluke, a u skladu sa članom 99. i 101. Zakona.

Dostaviti:

- Željeznički operator,
- Sektor za nabavke i prodaju x2,
- Sektor plana, analize i raspoređivanja prihoda,
- Ponuđačima/x3,
- Uz Zapisnik,
- a/a.

VD, Predsjednika Uprave – Generalnog direktora:



Emis Džalić, mr. ecc.